

O ka dira bjang go

šomiša sešira-sefahlego sa lešela gabotse

Ke ka lebaka la eng bašumi ba ECD ba swanetše go apara sešira-sefahlego?

Batho ka moka ba bagolo ba swanetše ba apare sešira-sefahlego ge ba le lenaneong la gago la ECD.

Ke ka lebaka la eng o swanetše go apara sešira-sefahlego ka mokgwa wa tshwanelo?

Ge sešira-sefahlego se sa apariwe gabotse, se fokotša mohola wa sona, gomme seo se ka oketša kotsi ya bolwetši. Seo se ra gore o swanetše go se apara gomme o se hlobole ka swanelo. Gomme phema go e swaraswara ge o e apere.

Naa bana ba swanetše go apara sešira-sefahlego?

Bana ba mengwaga ye mebedi (2) goya go ye mehano (5) ba swanetše ba hlohletšwe go apara

sešira-sefahlego, efela ba se gapeletšwe go se apara. (Bana ba mengwaga ye mebedi (2) goya ya fase, ga go bohlokwa gore ba apare sešira-sefahlego.) Ge ngwana a fihla lenaneong la gago a se a apara sešira-sefahlego, o swanetše go mofa se sengwe gore a se apare. O tla swanela ke gofa bana thekgo gore ba apare sešira-sefahlego ka mokgwa wa tshwanelo.

Naa ke sešira-sefahlego se se bjang seo nka se šomišago?

Go lokile go šomiša sešira-sefahlego sa lešela. Ga go bohlokwa go šomiša sešira-sefahlego sa kalafo. Dišira-sefahlego di swanetše di hlatswiwe ka morago ga tšhomišo ye nngwe le ye nngwe.

Naa oka dira bjang sešira-sefahlego

Tšea mašela a mabedi goba a mararo ao go lego bonolo go hem aka ona

Go swanetše gore e lekane goya nkong, molomong le seledung

Šomiša rekere goba thapo goya morago ga ditsebe

Ngiyisebenzisa njani imaski ngendlela elungileko?

Latela mekgwa ye:

- 1 Hlapa matsogo pele o apara sešira-sefahlego goba pele o thuša ngwana go apara sa gagwe.
- 2 Apara sešira-sefahlego se se hlwekilego godimo ga nko le molomo, gomme o kgonthišiše gore di tswalegile.
- 3 Bofa thapo ka morago ga ditsebe gomme o kgonthišiše gore go kgwahlile.
- 4 E dikološe go kgonthišiša gore e dutše gabotse, nle le go swara lešela.
- 5 Ge o apere sešira-sefahlego, o seke wa swara sefahlego go fihlela o o hlobola.
- 6 Apola sešira-sefahlego ka nako ya gonwa le goja. Boloka sešira-sefahlego se sengwe le se sengwe ka gare ga mokotlana wa sona gomme o kgonthišiše gore ga e kopane.
- 7 Hlobola sešira-sefahlego ka go bofolola dithapo pele, gomme o se puthe goya ka gare goya ntle. O se swere fela ka dithapo, se lokele ka gare ga mokotlana wa sona.
- 8 Hlapa matsogo gabotse ka morago ga go hlobola.
- 9 Hlatswa sešira-sefahlego ka meetsi a go tutela a go ba le sesepa, gomme o o omiše gabotse pele o o šomiša gape.

Gopola gore sešira-sefahlego ga se emele tše dingwe tša mekgwa wa go efoga kotsi ya bolwetši. Ke swanelo gore o dule o gopola go hlohletša bokgole bja mebele le go hlapa matsogo ka nako tšohle